

COVID-19 Rapid Antigen Tests: Sene a wotwe nipaduan nsu de ye nhwehwemu

Se worepe nipaduan nsu de aye ahochare sohwe (RATs) a, ese se wodi akwankyerere a ehye ha no so.


Yede okwan a wofa so twe nsu a Health Canada agye atom no to nkyen (a wofa ho asem wo nea ehyem mu) a, wobetumi apaw se wobetwe nsu no bi afi obi anom ne ne hwenem nyinaa na aboa ama nhwehwemu no atu mpon.

Wo nea edidi so mu no, wakyere sene a wotwe nipaduan nsu fi obi anom ne ne hwenem nyinaa anaa ne hwenem nkutoo mu.


Se woretwe nsu afi obi anom ne ne hwenem nyinaa a

1. ENSE SE wudidi, nom biribi, we gam, nom tawa anaa wotwe wusiw biara gu wo mu anye yiye koraa simma 30 ansa na wotwe wo mu nsu.
2. Se wowo mpopaho krataa (tissue) a, yi wo hwenem ahoro gu mu ansa na wofa emu nsu.
3. Hohoro wo nsa na so dua a wode fa nsu no ano nkutoo a enye beae a eko nipadua mu no (baabi a asaawa no wo)
4. Fa asaawa no wura afono mienu no nyinaa mu ne w'anom ase na dannan asaawa no mpen kakra.
5. Afei, fa asaawa no twitwi/fofa wo tekrema so na ma enko akyi sene a wubetumi biara.
 - Se wope a: Se anka wode betwitwi w'afono ne wo tekrema mu no, wubetumi apaw se wode befofa wo menem. Wubetumi de ahwehwe adi dwuma de ahu baabi a wode asaawa no befofa.
6. Twe wo ti ko akyi na ma asaawa no nko wo hwenem akyi tee (enye soro) kosi se ebepem (kodu 2.5 cm). Hwe se asaawa no nyinaa wo wo hwenem.
7. Dannan asaawa no mpen pii wo wo hwenem na ma enhyem anibu kakra na ama atumi atwetwe emu nsu.
8. Yi dua no fi wo hwenem na fa dua koro no ara hye wo hwene foforo mu na ye nea woyee no ara wo eno nso mu.
9. Ntem ara fa asaawa no hye nhwehwemu toa (tube) no mu na di eho akwankyerere no akyi.

Nea
eto so
4 ne 5



Nea
eto so 6



Se woretwe nsu afi wo hwenem nkutoo a

1. Se wowo mpopaho krataa (tissue) a, yi wo hwenem ahoro gu mu ansa na wofa emu nsu.
2. Hohoro wo nsa na so dua a wode fa nsu no ano nkutoo a enye beae a eko nipadua mu no (baabi a asaawa no wo).
3. Twe wo ti ko akyi na ma asaawa no nko wo hwenem akyi tee (enye soro) kosi se ebepem (kodu 2.5 cm). Hwe se asaawa no nyinaa wo wo hwenem.
4. Dannan asaawa no mpen pii wo wo hwenem na ma enhyem anibu kakra na ama atumi atwetwe emu nsu.
5. Yi dua no fi wo hwenem na fa dua koro no ara hye wo hwene foforo mu na ye nea woyee no ara wo eno nso mu.
6. Ntem ara fa asaawa no hye nhwehwemu toa (tube) no mu na di eho akwankyerere no akyi.

